

測点 観測日時	St.No.	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18			
	Lat.N	33° 23.29'	33° 21.08'	33° 17.92'	33° 23.27'	33° 26.49'	33° 29.58'	33° 35.59'	33° 32.55'	33° 29.36'	33° 34.71'	33° 38.10'	33° 41.27'	33° 45.60'	33° 42.48'	33° 39.20'	33° 43.96'	33° 46.81'	33° 49.39'			
	Lon.E	134° 15.46'	134° 17.95'	134° 22.55'	134° 28.32'	134° 24.28'	134° 19.81'	134° 24.99'	134° 29.63'	134° 34.15'	134° 39.90'	134° 35.12'	134° 30.64'	134° 37.75'	134° 42.42'	134° 47.00'	134° 53.76'	134° 49.67'	134° 45.82'			
水温 ℃	観測月日	7/9	7/9	7/9	7/9	7/9	7/9	6/30	6/30	6/30	6/30	6/30	6/30	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8			
	開始時分	11:13	11:45	12:32	13:36	14:20	15:00	10:07	10:43	11:22	12:18	13:02	13:39	9:37	10:15	10:53	11:47	12:26	13:00			
	終了時分	12:03	12:10	12:52	13:57	14:37	15:10	10:16	10:54	11:39	12:32	13:11	13:41	9:45	10:24	11:05	12:00	12:33	13:19			
	0 m	28.12	27.23	27.34	28.01	28.41	27.95	26.78	26.82	26.97	27.41	26.07	26.78	26.75	26.27	27.75	28.11	27.31	25.81			
		10 m	27.45	26.71	24.54	26.50	26.96	27.39	26.16	25.06	25.58	25.77	25.21	26.16	26.19	25.38	26.98	26.26	25.45	23.87		
	20 m	24.54	24.24	23.01	23.35	25.15	24.37	23.92	23.72	24.15	23.14	23.09	23.92	24.46	24.84	26.33	23.50	24.26	22.59			
	30 m	24.03	22.56	21.15	22.15	23.42	22.97	21.25	22.94	22.58	22.68	21.57	21.25	22.79	22.90	22.50	20.86	22.93	21.51			
	50 m	20.21	20.17	19.10	20.40	21.11	19.89	19.82	19.80	21.41	20.57	21.69	19.82		21.04	19.37	18.82	20.06				
	75 m	18.82	18.76	18.17	19.29	19.09	18.22		18.62	19.41	19.45	19.40			18.58	17.89	18.36					
	100 m	17.87	17.97	17.31	18.01	18.30	17.70		18.01	18.34	17.85	17.28				17.41	17.93					
	150 m		15.92	15.60	15.73	15.56			15.34	15.45	15.76						15.74					
	200 m		13.65	13.33	13.29	13.36				13.62	13.95						12.17					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
m																						
塩分 P S U	0 m	33.516	33.473	33.817	33.530	33.399	33.352	33.721	33.880	33.916	33.514	33.421	33.721	33.017	32.602	33.840	33.713	32.607	32.564			
		10 m	33.700	33.434	33.528	33.584	33.260	33.660	33.908	33.707	33.626	33.541	33.476	33.908	33.232	32.583	33.819	33.979	33.730	32.691		
	20 m	33.851	33.751	33.771	33.506	33.681	33.579	33.590	34.096	33.711	33.557	33.403	33.590	33.258	32.595	33.939	34.180	34.073	33.079			
	30 m	34.224	33.892	34.236	33.971	33.864	33.762	33.468	34.123	33.550	34.084	33.416	33.468	33.462	33.348	34.306	34.354	34.184	33.697			
	50 m	34.275	34.213	34.431	34.358	34.290	34.322	34.268	34.244	34.249	34.004	34.126	34.268		34.284	34.428	34.484	34.391				
	75 m	34.400	34.439	34.457	34.428	34.440	34.478		34.417	34.350	34.461	34.357			34.467	34.538	34.528					
	100 m	34.472	34.494	34.500	34.472	34.462	34.477		34.453	34.472	34.468	34.510				34.505	34.528					
	150 m		34.491	34.497	34.491	34.488			34.498	34.501	34.500						34.496					
	200 m		34.430	34.415	34.417	34.418				34.432	34.445						34.365					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
気象・海象	海深 m	606.5	782.2	1214.5	1098.1	305.2	124.2	74.5	160.8	450	214.2	114.7	48.9	52	96.9	134.6	258	79.6	52			
	水色	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	6	7	5	5	7	7			
	透明度 m	23	21	21	18	21.5	19.5	23	22.5	23	20	22	18.5	17	12	19	17	14	12			
	波浪	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2			
	うねり	SSE-1	SE-1	SE-1	SE-1	ESE-1	ESE-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	S-1	SSE-1	SSE-1	SSE-1	SSE-1	SSE-1	SSE-1			
	風向 (d)	NE	ENE	ENE	ESE	ESE	ESE	SE	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SE	S	WSW	SSW	SW	SW			
	風速 (m/s)	3	2.5	2.3	4.8	5.2	2.7	1.3	3.1	3	3.5	3.4	2.5	4.2	3	2.6	3	3.5	4.7			
	気温 ℃	28.8	28.9	29	28.6	28.3	28.8	27.2	26.9	27	27.5	27.5	27.8	27.5	27.3	27	28.4	28.1	27.5			
	雲形	St-Cu	St-Cu	St-Cu	As-Cu	As-Cu	As-Cu	Cu-St	Cu-St	Cu-St	Cu-St	Cu-St	Cu-St	Cu-St	St-Cu	St-Cu	As-Cu	As-Ac	As-Ac	As-Ac		
	雲量	4	3	4	5	8	6	2	1	1	1	1	1	7	7	8	9	9	9			
	天気	bc	bc	bc	bc	c	bc	b	b	b	b	b	b	bc	bc	c	c	c	c	c		
	気圧 hPa	1010.7	1010.5	1010.2	1010	1010	1010.1	1013.5	1013.3	1013.4	1013.2	1013.1	1012.8	1008.3	1008.4	1008.3	1008.4	1008	1007.8			
流況	10 m	流向 deg	121.7	139.2	182.5	263.4	204.8	39.8	226.7	197.3	306.8	215.2	34	272.9	269.2	199	213.2	246.3	228.1	225.4		
		流速 Kt	0.6	0.2	0.5	0.9	0.6	0.1	0.7	0.4	0.6	0.3	0.5	0.2	0.2	0.6	1.1	1.2	0.7	0.7		
	50 m	流向 deg	100.3	332.2	271.8	266.1	252.2	193.3	56.3	303.4	304.4	181.9	118.9			250.7	209.8	245.2	229.2	290.6		
		流速 Kt	0.5	0.3	0.4	0.9	0.7	0.2	0.3	0.2	0.5	0.6	0.1			0.4	0.8	1.1	0.7	0.1		
	100 m	流向 deg	90.8	315	330.3	284.9	262			284.4	302.1	316.4					208.3	213.8				
		流速 Kt	0.5	0.4	0.3	0.8	0.3			0.3	0.7	0.2					0.8	0.5				

緯度・経度は世界測地系(WGS-84)採用、無印は C T D (ICTD/DT2000) による (a) S T D (アレック電子AST-1000) による (b)水温計による (c)クロロテック (アレック電子ACL220-PDK) による (?)測器不明